

DRESS OF THE TSWANA.

s. 511(26) 311/22  
 26 JUN 1939.  
 10. Diaparō tsa Basotho.

219 K32/22 1/3  
 Bailey Mogorosi  
 136 St. Hamilton Road,  
 Bloemfontein.

Diaparō. Diaparō tsa banna ke ditshaga. Tshaga e e dirilwe ka  
 letlalo ya nku me qotse ke semeremere. Semeremere se dirwa  
 ke monna eo mogolo. Go shoqwa letlalo ya nku mme le  
 segoe gore e lebane ka ha pele le ka ha morago; me mo  
 ditlha koring e se kopane. Le gone ga e hete mangole e helwa  
 la ha go dimo ga one. Helwa e aparwa mo lethekeng me  
 mo meling go sa aparwa. Diaparō tsa basadi ke mosese  
 o o dirilwe ka matsetseho ke  
 monna o moroki le mosegi o mosese. Me ha le sena go  
 shoqwa, mosegi o le segoe o le dife mosese me a le robe ka  
 losika ya kgomomo kgotsa ya nku. Legale letheka le siama  
 mo ke basadi ka basadi. Letlalo ya kgomo le ne le ngwalwa ka  
 tshelwa le nna tshelwa mme le segoe mosese. Mosese o o  
 o dirwa dife me o humelwa ka dikgole mo lethekeng.  
 Ka ha gare ga mosese o go no go t tswalwa tshana. Tshana  
 tseo ke tsa tshittane. Gore go aparwa tlale ya kgomo le segoe  
 tsetipana le cone di humelwa ka dikgole. Tshana e ne e cwalwa  
 gare ga mosese. Me mosese o le tshana le setipana, di ne di cwalwa  
 hela ke mokatani (Basotho). Me le gone di aparwa ke basadi ka  
 mophato o o releng. Me mo metshamepong e me go basadi ba ne ba  
 aparwa dithari di thodiwa ka lecoho. Basadi a ne aape  
 ra dithari tse di gohelwang ka ditabamane. Tshipi tse di  
 thabimang me ba thobite lecoho naga cone. Tseo di ne di ne  
 di aparwa ke basadi ba dikgole. Desimane ba cwalwa ditshaga  
 basadi

311

2.

K32/22

Z

tsa mafele a dinku a shoqwa ke bo rra-bone me ba dire mafele  
 Banna ba <sup>rwala</sup> ditlhako tsa difatlha. Ba apara ditshega  
 tsa. Ditshega tsa basimane e ne e le tsa di ditai. Dingaka  
 Dingaka di apara ditshega tsa dinku, me di ipsiwe ka  
 go rwala dihutshu tsa diphepha le tsa bo thikgwi, di  
 apara dikolo tsa dinyamatsana gongwe le tlhoro sa nebedi  
 ka go shule motho eo meqolo, basadi ba apara rwala thabo. Thabo  
 ke letlalo ya kgomo ye ~~le~~ ncho, me le rwalwa mo tlhogon  
 go hithela go heta ditsegodi di le leshome le ncuwe e  
 mebedi (12). Ka go shule <sup>wa</sup> ngwana, basadi ba rwala leiba mo  
 tlhogoro. Mo ntwen, banna ba rwala phepha, ba rwala di-  
 kola ba sa rwala dihutshu. Mo metshamekong, banna ba cwala  
 maelana a dinyamatsana. Gape ba di cwala le lekgotleni  
 Baruritsana ba ba batlhweng ba cwala dithethana, me motsho  
 ba nyecwen, ke gone ba cwalang mesese sa o matlalo a  
 dikgomo. Mokgabo. Mokgabo oa basadi ke monofa ne ba thule mafu  
 Moopa (manyn) o dirwa ke banna ba bathudi. Me basadi ba di rwala mo  
 ditseben le macogon. H. tshipi e e rwalwan mo maotun e biduwa  
 trela. Dibaga cone ke ditsholwane tsa ditlhare me di a thungwa ka <sup>lemao</sup> ye le  
 hisikwen di hololelwe losiken di aperwe thamung le maotun. Go rwalwa le  
 mapetu a phatshiman. Mapetu a dirwa ka tshipi sa koporo e tala. Basadi ba ne ba  
 sa beole morini, me ba ne ba o tlotsa ka lecoke le ka sekama badira thitshane. Ba  
 phelwa maamohelo matlhon ba dira merepo. Gape ba sala lecoke ba le tlhekanya le  
 sekama kgotla sebelo, me ba se goloke ba se bea, me ba se hololele ba se  
 dire selaga se se aparwan mo thamun. Ba phunya

marama

311

3.

K32/22

3\*

marame ha logane me ba olele moridi oa mosalashupin'one.  
 Me ere ha dintho tse di hola, go sale ditubatubi tse di  
 nkho. Le cone e di dirwa ke mongwe le mongwe eo o rata<sup>n</sup> go  
 dira mokgabo ha cone. Naamohelo le ~~du~~ ditubatubi  
 e di dirwa ke makgarebe le basadi hela. Mokgabo o mo-  
 ngwe gape ke nyao. Le cone e segwa tse e telele mo mofoni  
 e tla go helela mo nkho. Me go sale go le hela e ncho me  
 gotwe ke nyao. Le cone e doro dirwa ke makgarebe le  
 basadi. Barwetšana ba bolola ha ba li dingwaga di shome le go  
 heta moo. Me ga ba bolele se se segwa<sup>wan</sup> gonne mofao eba bone ke  
 bone ha mosadi a tla bolelela manne, o tlaa tlhakana tlhogo. Banna  
 baa bolola kgotse baa rupa. Empe ga ba kgole lemo yaake Bapedi le  
 ha e le go kgotse moone maseosa. Basadi ba Basotho ga ba hake ba  
 kgaba ko ntle ga sekama le lecoku. Lecoku lea besara me le silu  
 le kopangwa le mahura me go itlodiwe ke basadi le makgarebe.

END. S 311